



Re etela serapa sa diphoofofo



Zandile Malaza & Molteno staff




Ke mafelo a beke, mme phaposi ya rona e etela *Kruger National Park*.

Ke serapa se seholohadi sa diphoofolo ka hara naha.



Ha o sheba mmapa, o tla lemoha hore e hokahanya diprofense tsa Mpumalanga le Limpopo.

Re thabile thabang ena!





Ka matjeke ra kopana le mosupatsela wa bahahlaudi wa rona, Katleho.

“Dumelang bohle! Ke kopa le mpitse Katli,” a realo.

“Serapa sena ke sebaka se kgutsitseng, ka hoo ke kopa re buele fatshe.”






Ke rona ba le re leba ka hara serapa. Ka tshohanyetso Katli a emisa bese. A sheba ka diferekeikere tsa hae. O bonala a thabile haholo!

“Ke mang ya bonang phoofolo e dibonto e hatisitsweng hodima tjelete ya rona ya R200?” a botsa, a supa sefateng.

Ee! Ke ya ne! Re bona lengau le dutse lekaleng la sefate. Tjhe, re lehlohonolo e le ruri!

Hlokomela, tshepe! Hlokomela, phala! Ho na le lengau le lapileng haufinyana.








E se kgale, Katli a emisa bese hape.

A re, “Ke mang ya bonang phoofolo e dinaka di kgolo e hatisitsweng hodma R100 ya rona?”

Ee! Ke yane! Re bona nare ka hara mofero.

Hlokomela, lefiritshwane! Ho na le nare e tenehileng haufinyana!







Re tswelapele ka hara serapa.

Katli o emisa bese hape! O bonala a thabile hape!

A re “ke mang ya bonang phoofolo e hatisitsweng hodima R50 ya rona?”

Ee! Ke yane! Re bona tau ka tlasa sefate. Ruri re lehlohonolo!

Hlokomela, phofu! Tau yeo e na le meno le dinala tse bohale!







Ke rona bao re tswela pele ka hara serapa.

Kgetlong lena, bohle re bona tlou e kgolo e thokwa ka pela rona!

Katli a re, “Phoofolo ena e manaka e hodima tjhelete ya pampiri e leng R20!”

Hlokomela, phokojwe! Manaka ao a tlou a malelele, hape a bohale.







Re kenella hare ka serapeng.

Katli a emisa mokganni wa bese. O thabile haholo-holo!

A re, “Ke mang ya bonang phoofolo e ikgethileng e hodima tjhelete ya pamiri ya R10?”

Ee! Re bona ditshukudu tse pedi ka hara mofero.

Katli o re bolella hore ditshukudu di kotsing. Ka maswabi, batho ba di tsoama bakeng sa manaka a tsona. Re lehlohonolo ruri hore re di bone!








Katli a kopa mkganni wa bese ho ema sebakeng sa pikiniki hore re tle re je.

Katli a re, “Re bone diphoofolo tse kgolo tse hlano! Kgale kwana, diphoofolo tsena di ile tsa rehwa “tse kgolo tse hlano” hobane e ne e le tsona tse hlano tse kotsi-kotsi ho di tsoma.”





Ha re qeta ho ja dijo tsa motshehare ra kena beseng ho leba hae.

Re thabile re batla ho bona diphoofolo tseo re tla di fumana ha re kgutla.





Serapa sa diphoofolo ke sebaka se tletseng mehlo-hlolo.